

LOU BALÈTI D'AZUR
UN POESIA EN PROVENÇAU
QU'AMERITÈT
UNA MEDALHA
AL SÈNHER LUC MEISSONNIÈR
D' UVEA (OALLÍS E FOTONÀ)

LO BALÈTI D'AZUR
LE BAL DU CIEL

Lei chivau de liberta
Brandisson drapèu
Tenon velo en grand
À largado caludo.
Bravant lou cèu.
À carrejo miliasso.

Les chevaux de liberté
Hissent leurs pavois
Toutes voiles dehors
A la folie du vent d'ouest
Défiant le ciel
En charrois par milliers.

Fardon l'azur de sa lano moufleto
Lou tèms d'uno mirando.
Vira d'ui que lou vènt batejo
De soun boufe cremant,
Quand toco l'Ègo*.

Ils peignent l'azur de laine moelleuse
Le temps d'une parade.
Clin d'œil que le vent baptise
De son haleine brûlante
Quand sonne l'heure du repos.

**L'Ègo toco*, expression usitée par les paysans des environs de Marseille pour dire que l'ombre d'un rocher, nommé *L'Ègo*, indique l'heure de quitter le travail. (Frédéric Mistral, *Trésor du Félibrige*)